



# Naka na Nala vha guda nga mufhe

Ndivhuho Mutsila  
Simon Mokoena





Naka na Nala vha sogani, vho dzula fhasi ha muri.

Nala u pfa maṭari a tshi khou fhefheḁiswa nga lumuya.



“Thetshelesani Naka. Maṅari ni khou a pfa?” hu vhudzisa Nala.

“Ee ndi khou a pfa na u dzinginyea hao ndi khou hu vhona,” hu fhindula Naka.





“Ni a humbula uri maṭari a dzinginyiswa nga mini?” hu vhudzisa Naka.

“Ndi musu muya u tshi vhudzula,” Nala a fhindula.

“Ndi vhona u nga ndi mufhe,” hu amba Naka.



“Mufhe wo ri tanga, fhedzi a ri koni u u vhona,”  
hu ṭalutshedza Nala.

Naka a dzhenelela, “Mara ri vhona na u pfa  
maṭari a tshi dzinginyea!”



Nala a isa phanḁa, “Mufhe a u vhonali fhedzi ri vhona zwithu zwi tshi khou dzinginyea. Hezwo ndi muya.”

“Muya ndi mufhe?” hu vhudzisa Naka.





“Ee,” Nala u a mwemwela.

U a ḡadzisa, “Mufhe u khuba maḡi kha makole. Maḡi a re kha makole a thoma u lemela a mbo ḡi wa sa mvula.”



“Humbulani ri tshi khou gonya makoleni nga baḽoni ḽa mufhe u fhisaho. Mufhe u gagamisa baḽoni u fana na shotha ḽa mvula,” hu amba Nala.





“Ri fema mufhe,” Naka a elelwa.

“Ee, zwipuka na zwimela zwi tshila nga mufhe,”  
hu amba Nala.

Naka a tenda, “Roṯhe ri ṯoḁa mufhe wo kunaho.”



“Mufhe a u vhonali, fhedzi wo itwa nga mini?” hu vhudzisa Naka.

“Mufhe wo vanganywa nga gese na zwisephenene zwa buse,” hu fhindula Nala.



“Lifhasi lo putelwa nga mufhe,” hu amba Nala.

“Mufhe wo ri tanga. Mufhe wa lifhasi u thoma fhando wa swika tshikhalani,” u tharamudza zwanda zwawe.”



## —Mbudziso

1. Tshiṭori tshi amba nga nnyi?
2. Vha ngafhi?
3. Ndi nnyi o no tshila nga mufhe?
4. Mufhe wo itwa nga mini?
5. Mufhe u ngafhi?
6. Ndi ngani mashotha a mvula a tshi wa?
7. Muya ndi mini?
8. Wanani tshiṭori tshi ambaho nga muya.
9. 'Mufhe wo kunaho' ndi mini?



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



NELSON MANDELA  
INSTITUTE FOR  
EDUCATION AND  
RURAL DEVELOPMENT



Room to Read  
World Change Starts with Educated Children

Your attribution should include the following:

Title: Naka na Nala vha guda nga mufhe

Author/s: Ndivhuho Mutsila

Illustrator/s: Simon Mokoena

Assurer/s: Tshedza Tlhako


Translator/s: Doris Manyamalala

Language: Tshivenda



© Zenex Foundation - Saide 2023

CC BY includes the following elements:

BY  - Credit must be given to the creator

